

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA***

Član 1

U Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“, br. 49/10, 44/17, 18/19 i 92/25) u članu 11 stav 1 tačka 5 riječ „nije“ zamjenjuje se riječima: „ne mora biti“.

Na kraju tačke 24a tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje šest novih tačaka koje glase:

„24b) **država članica koja je zatražila povraćaj kulturnog predmeta** je država članica sa čije je teritorije kulturni predmet nezakonito odnesen;

24c) **država članica od koje se traži povraćaj kulturnog predmeta** je država članica na čijoj se teritoriji nalazi kulturni predmet nezakonito odnesen sa teritorije druge države članice;

24d) **povraćaj** je fizički povraćaj kulturnog predmeta na teritoriju države članice koja je tražila povraćaj;

24e) **samostalni držalac kulturnog predmeta** je fizičko ili pravno lice koje za svoj račun vrši faktičku vlast na kulturnom predmetu;

24f) **nesamostalni držalac kulturnog predmeta** je fizičko ili pravno lice koje za treće lice vrši faktičku vlast na kulturnom predmetu;

24g) **javna zbirka kulturnih predmeta** podrazumijeva zbirku koja je u skladu sa zakonodavstvom države članice definisana kao javna i koja je u svojini te države članice, lokalnog ili područnog tijela u toj državi članici ili institucije koja se nalazi na teritoriji te države članice, pod uslovom da je takva institucija u svojini države članice ili lokalnog ili područnog tijela ili se u većinskom dijelu finansira od njih.“

Član 2

U članu 64 stav 1 riječ „držaoca“ zamjenjuje se riječima: „samostalnog držaoca ili, ako to nije moguće, protiv nesamostalnog držaoca“.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„(4) Ako je potraživani kulturni predmet dio javne zbirke, koja je u skladu sa propisima države članice definisana kao javna i koja je u vlasništvu države članice, lokalnog ili regionalnog tijela u državi članici ili institucije koja se nalazi na njenoj teritoriji ili je predmet koji je dio inventara crkvenih ili drugih vjerskih institucija u državama članicama u kojima on podliježe posebnim aranžmanima za zaštitu u okviru nacionalnog prava države članice, postupak za povraćaj kulturnog predmeta može se pokrenuti u roku od 75 godina od dana kada je odnesen sa teritorije države članice, ako međunarodnim ugovorom nije određen drugi rok ili ako u državi članici ovaj postupak ne zastarijeva.“

Član 3

U članu 66 stav 1 tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) postupa kao posrednik između samostalnog držaoca i/ili nesamostalnog držaoca i države članice koja je zatražila povraćaj, kako bi se sproveo arbitražni postupak u skladu sa zakonodavstvom države članice od koje se traži povraćaj kulturnog predmeta i uz preduslov da država članica koja je zatražila povraćaj i samostalni držalac ili nesamostalni držalac daju formalnu saglasnost.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) U slučaju iz stava 1 tačka 4 ovog člana, shodno se primjenjuje odredba člana 65 stav 9 ovog zakona.“

Član 4

U članu 69 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Izvještaj o primjeni Direktive 2014/60/EU o povratu kulturnih predmeta nezakonito iznesenih s državnog područja države članice, Ministarstvo podnosi Evropskoj komisiji svakih pet godina.“

Član 5

Poslije člana 148d dodaje se novi član koji glasi:

„Odložena primjena

Član 148e

Odredba člana 69 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

*U ovaj zakon prenesena je Direktiva 014/60/EU o povratu kulturnih predmeta nezakonito iznesenih s državnog područja države članice